

## Predlog

# **ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA**

## **Član 1**

U Krivičnom zakoniku („Službeni list RCG“, br. 70/03 i 47/06 i „Službeni list CG“, br. 40/08, 25/10 i 32/11), poslije člana 36 dodaje se novi član, koji glasi:

### **„Kazna zatvora koja se izvršava u prostorijama za stanovanje**

#### **Član 36a**

„(1) Ako učiniocu krivičnog djela izrekne kaznu zatvora do jedne godine, sud može istovremeno odrediti da će se ova kazna izvršiti tako što će je osuđeni izdržavati u prostorijama u kojima stanuje ukoliko se, s obzirom na ličnost učinjoca, njegov raniji život, njegovo držanje poslije učinjenog djela, stepen krivice i druge okolnosti pod kojima je djelo učinio, može očekivati da će se i na taj način ostvariti svrha kažnjavanja.

(2) Osuđeni kome je određeno izvršenje kazne zatvora na način iz stava 1 ovog člana, ne smije napuštati prostorije u kojima stanuje, osim u slučajevima propisanim zakonom kojim se uređuje izvršenje krivičnih sankcija. Ukoliko osuđeni jednom u trajanju preko šest časova ili dva puta u trajanju do šest časova samovoljno napusti prostorije u kojima stanuje sud će odrediti da ostatak kazne zatvora izdrži u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija.

(3) Osuđenom za krivično djelo protiv braka i porodice koji živi sa oštećenim u istom porodičnom domaćinstvu ili porodičnoj zajednici ne može se odrediti izvršenje kazne zatvora na način iz stava 1 ovog člana.“

## **Član 2**

Poslije člana 42 dodaje se novi član, koji glasi:

### **„Posebna okolnost za odmjeravanje kazne za krivično djelo učinjeno iz mržnje**

#### **Član 42a**

Ako je krivično djelo učinjeno iz mržnje zbog pripadnosti rasi, vjeroispovjesti, nacionalne ili etničke pripadnosti, pola, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta drugog lica, tu okolnost sud će cijeniti kao otežavajuću, osim ako to nije propisano kao obilježje osnovnog ili težeg oblika krivičnog djela.“

## **Član 3**

U članu 67 stav 1 poslije tačke 9 dodaju se dvije nove tačke, koje glase:  
„10) zabrana približavanja; i

11) udaljenje iz stana ili drugog prostora za stanovanje.”

#### **Član 4**

U članu 68 poslije stava 5 dodaje se novi stav, koji glasi:

“(6) Zabrana približavanja i udaljenje iz stana ili drugog prostora za stanovanje mogu se izreći ako je učiniocu izrečena kazna zatvora ili novčana kazna.

Dosadašnji stav 6 postaje stav 7.

#### **Član 5**

U članu 74 stav 6 briše se.

Dosadašnji st. 7 i 8 postaju st. 6 i 7.

#### **Član 6**

U članu 76 stav 4 mijenja se i glasi:

“(4) Mjera iz stava 1 ovog člana, ne može se izreći učiniocu koji bi u zemlji u koju bi bio protjeran mogao biti izložen mučenju ili nečovječnom ili ponižavajućem postupanju, ili koji uživa drugu zaštitu u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima.”

#### **Član 7**

Poslije člana 77 dodaju se dva nova člana, koja glase:

##### **“Zabrana približavanja**

###### **Član 77a**

(1) Učiniocu krivičnog djela protiv polne slobode, krivičnog djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici i krivičnog djela rodosvjetjenje ili krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, sud će izreći zabranu približavanja žrtvi ili drugom licu ili grupi lica ili određenom mjestu kad postoji opasnost da bi učinilac prema tim licima ili na tom mjestu mogao ponovo da izvrši isto ili istovrsno krivično djelo.

(2) Sud određuje trajanje mjere iz stava 1 ovog člana, koje ne može biti kraće od jedne niti duže od pet godina, računajući od dana pravosnažnosti odluke, s tim da se vrijeme provedeno u zatvoru ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

(3) Po proteku jedne godine od početka izvršenja mjere iz stave 1 ovoga člana, sud može na predlog osuđenog lica obustaviti njeno izvršenje ako utvrdi da više ne postoji opasnost iz stava 1 ovog člana.

(4) Sud će o pravosnažno izrečenoj mjeri iz stava 1 ovog člana obavijestiti posebnu organizacionu jedinicu ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa koja vrši nadzor nad sprovođenjem uslovnog otpusta.

##### **Udaljenje iz stana ili drugog prostora za stanovanje**

###### **Član 77b**

(1) Učiniocu krivičnog djela nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici sud će izreći udaljenje iz stana ili drugog prostora za stanovanje ako postoji opasnost da bi učinilac mogao ponovo izvršiti to krivično djelo.

(2) Sud određuje trajanje mjere iz stava 1 ovog člana, koje ne može biti kraće od tri mjeseca niti duže od tri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke, s tim da se vrijeme provedeno u zatvoru ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

(3) Lice kome je izrečena mjera iz stava 1 ovog člana dužno je u prisustvu policijskog službenika odmah po pravosnažnosti presude da napusti stan ili neki drugi stambeni prostor koji čini zajedničko domaćinstvo.

(4) Po proteku šest mjeseci od početka izvršenja mjere iz stave 1 ovoga člana, sud može na predlog osuđenog lica obustaviti njeno izvršenje ako utvrdi da više ne postoji opasnost iz stava 1 ovog člana.

(5) Sud će o pravosnažno izrečenoj mjeri iz stava 1 ovog člana obavijestiti posebnu organizacionu jedinicu ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa koja vrši nadzor nad sprovođenjem uslovnog otpusta i organ uprave nadležan za poslove policije.”

### **Član 8**

U članu 129 riječ “ratifikovanim” zamjenjuje se riječju “potvrđenim”.

### **Član 9**

U članu 133 stav 2 briše se.

St. 3, 4 i 5 postaju st. 2, 3 i 4.

### **Član 10**

U članu 135 riječi: „člana 258“ zamjenjuju se riječima: „čl. 258 i 268“.

### **Član 11**

U članu 137 stav 1 riječi: „stranca koji“ zamjenjuje se riječima: „lice koje nije državljan Crne Gore koje“.

U stavu 2 riječi: „stranca koji“ zamjenjuje se riječima: „lice koje nije državljan Crne Gore koje“, a riječi: „pet godina“ zamjenjuju se riječima: „četiri godine“.

### **Član 12**

U članu 138 stav 4 riječi: „djela iz čl. 276a“ zamjenjuju se riječima: „djela iz čl. 268, 276a.“.

### **Član 13**

U članu 142 poslije stava 10 dodaju se tri nova stava, koja glase:

„(11) Žrtva je lice kome je protivpravnim djelom koje je u zakonu propisano kao krivično djelo prouzrokovani fizički ili duševni bol, ili patnja, imovinska šteta ili povreda ljudskih prava i sloboda.

(12) Imovinskom korišću pribavljenjom krivičnim djelom smatra se imovinska korist neposredno pribavljena krivičnim djelom koja se sastoji od

svakog uvećanja ili spriječavanja umanjenja imovine do kojeg je došlo izvršenjem krivičnog djela, imovina za koju je zamijenjena ili u koju je pretvorena imovinska korist neposredno pribavljeni krivičnim djelom, kao i svaka druga korist koja je dobijena od imovinske koristi neposredno pribavljeni krivičnim djelom ili imovine za koju je zamijenjena ili u koju je pretvorena imovinska korist neposredno pribavljeni krivičnim djelom bez obzira da li se nalazi na teritoriji Crne Gore ili van nje.

(13) Mito u smislu ovog zakonika je poklon ili druga protivpravna imovinska ili neimovinska korist, bez obzira na vrijednost.“

Dosadašnji st. 11 do 30 postaju st. 14 do 33.

### **Član 14**

U članu 159 stav 1 poslije riječi „porijekla“ stavlja se zarez i dodaju riječi: „seksualne orientacije, rodnog identiteta.“.

### **Član 15**

U članu 168 stav 2 poslije riječi: „teške posljedice“ briše se zarez i dodaju riječi: „ili je učinjeno iz mržnje.“.

Poslije stava 2 dodaje se novi stav, koji glasi:

„(3) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinilo službeno lice u vršenju službe,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.“

### **Član 16**

U članu 169 stav 2, članu 170, članu 172 stav 3, članu 173 stav 3, članu 174 st. 2, članu 175 stav 2, članu 177 stav 2, članu 178 stav 2, članu 179 stav 3 i članu 181 stav 2 poslije riječi „zatvorom“ dodaju se riječi: „od tri mjeseca“.

### **Član 17**

U nazivu člana 176 poslije riječi „priključanje“ dodaju se riječi: „i korišćenje“.

Poslije stava 2 dodaje se novi stav, koji glasi:

„(3) Ko neovlašćeno preuzme identitet drugog lica i pod imenom tog lica koristi neko njegovo pravo ili stekne za sebe ili drugoga korist, ili korišćenjem njegovog identiteta zadre u lični život tog lica ili naruši njegovo lično dostojanstvo, ili mu nanese kakvu štetu,

kazniće se zatvorom do jedne godine.“

Stav 3 mijenja se i glasi:

„(3) Ako djelo iz st. 1 i 3 ovog člana učini službeno lice u vršenju službe, kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.“.

Dosadašnji stav 3 postaje stav 4.

### **Član 18**

Poslije člana 176 dodaje se novi član, koji glasi:

**„Isključenje postojanja krivičnih djela iz čl. 172 do 176 ovog zakonika**

### **Član 176a**

Neće se kazniti za djelo iz čl. 172 do 176 ovog zakonika ko preduzimanjem radnje izvršenja nekog od tih djela spriječi ili otkrije krivično djelo za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora od pet godina ili teža kazna.“

### **Član 19**

U članu 186 stav 2 mijenja se i glasi:

„(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se ko zahtijeva ili primi poklon ili drugu korist ili prihvati obećanje poklona ili druge koristi za sebe ili drugoga da glasa ili ne glasa ili da glasa u korist ili protiv određenog lica.“

### **Član 20**

U članu 210 poslije stava 2 dodaje se novi stav, koji glasi:

„(3) Kaznom iz stava 2 ovog člana kazniće se i lice koje koristi seksualne usluge maloljetnog lica.“

### **Član 21**

Član 211 mijenja se i glasi:

#### **„Dječja pornografija**

##### **Član 211**

(1) Ko djetetu proda, pokloni, prikaže ili javnim izlaganjem, posredstvom informaciono-komunikacionih tehnologija ili na drugi način učini dostupnim slike, tekstove, audiovizuelne ili druge predmete pornografske sadržine ili mu prikaže pornografsku predstavu,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(2) Ko navodi ili iskoristi dijete za proizvodnju slika, audiovizuelnih ili drugih predmeta pornografske sadržine (dječja pornografija) ili za pornografsku predstavu,

kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

(3) Kaznom iz stava 2 ovog člana kazniće se ko neovlašćeno snima, proizvodi, nudi, čini dostupnijim, distribuira, uvozi, izvozi, pribavlja za sebe ili drugoga, prodaje, daje, prikazuje, javno izlaže ili posjeduje slike, audiovizuelne ili druge predmete pornografske sadržine (dječja pornografija).

(4) Ako je djelo iz st. 1 i 2 ovog člana učinjeno prema maloljetniku, učinilac će se kazniti zatavorom od tri mjeseca do tri godine.

(5) Ako je djelo iz stava 2 ovog člana izvršeno upotrebom sile ili prijetnje, učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina

(6) Predmeti iz st. 1 do 3 ovog člana oduzeće se i uništiti.“

### **Član 22**

Poslije člana 211a dodaje se novi član, koji glasi:

#### **„Mamljenje djeteta u cilju vršenja krivičnih djela protiv polne slobode**

##### **Član 211b**

Punoljetno lice koje u namjeri izvršenja krivičnog djela iz člana 204 stav 4, člana 205 stav 3, člana 206, člana 207 stav 3, člana 208 stav 1, člana 209, člana 210 stav 1 i člana 211 st. 1 i 4 ovog zakonika koristeći sredstva informaciono-komunikacionih tehnologija ili na drugi način dogovori susret sa djetetom i preduzme radnje da do tog susreta dođe,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.“

### **Član 23**

Član 212 briše se.

### **Član 24**

Član 214 mijenja se i glasi:

#### **“Zaključenje ništavog braka**

##### **Član 214**

(1 ) Ko prilikom zaključenja braka prikrije od druge strane neku činjenicu zbog koje je brak ništav ili drugu stranu dovede u zabluđu ili održava u zabludi o toj činjenici,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(2) Ko silom ili prijetnjom prinudi drugo lice na zaključenje braka, kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(3) Gonjenje za djelo iz st. 1 i 2 ovog člana, može se preuzeti samo ako je tako zaključen brak poništen.”

### **Član 25**

U članu 216 stav 3 mijenja se i glasi:

(3) “Ako je djelo iz stava 2 ovog člana učinjeno silom, prijetnjom ili iz koristoljublja,

učinilac će se kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina.”

### **Član 26**

U članu 220 stav 1 riječ „članova“ zamjenjuje se riječju „člana“.

### **Član 27**

U članu 224 stav 1 riječ „invalida“ zamjenjuje se riječima: „lica sa invaliditetom“.

Poslije stava 1 dodaje se novi stav, koji glasi:

„(2) Ko otkaže ugovor o radu zaposlenom koji je zbog opravdane sumnje da je učinjeno krivično djelo sa obilježjima korupcije podnio prijavu ili se obratio nadležnim licima ili organima,

kazniće se zatvorom do tri godine.“

### **Član 28**

Poslije člana 225 dodaje se novi član, koji glasi:

#### **„Protivzakonito zapošljavanje**

### **Član 225a**

Ko zaposli stranca koji nije državljanin države članice Evropske unije, niti uživa pravo slobode kretanja u Evropskoj uniji a koje nezakonito boravi na teritoriji Crne Gore pod uslovima rada koji su iskorišćavajući, ili znajući da je žrtva trgovine ljudima, ili mlađeg od osamnaest godina ili na duže vrijeme ili ga ponovno zapošljava ili istovremeno zaposli ta lica u većem broju,  
kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.“

### **Član 29**

U članu 227 stav 2 mijenja se i glasi:

“(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se ko otkaže ugovor o radu jednom ili više zaposlenih zbog njihovog učešća u štrajku koji je organizovan i sproveden u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom ili prema njima primjeni druge mjere kojima se povređuju njihova prava iz rada.”

### **Član 30**

Poslije člana 244 dodaje se novi član, koji glasi:

#### **„Dogovaranje ishoda takmičenja**

##### **Član 244a**

(1) Ko dogovori ishod sportskog ili drugog takmičenja u namjeri da sebi ili drugom pribavi korist,

kazniće se zatvorom do tri godine.

(2) Ako je izvršenjem djela iz stava 1 ovog člana pribavljena imovinska korist čija vrijednost prelazi iznos od deset hiljada eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(3) Ako je izvršenjem djela iz stava 1 ovog člana pribavljena imovinska korist čija vrijednost prelazi iznos od četrdeset hiljada eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do deset godina.

(4) Za pokušaj djela iz stava 1 ovog člana kazniće se.”

### **Član 31**

U članu 246 stav 3 riječi: „imovine građana“ zamjenjuju se riječima: „privatne imovine“.

### **Član 32**

Član 252 mijenja se i glasi:

„(1) Ko daje novac ili druge potrošne stvari na zajam i pri tome ugovori nesrazmjernu imovinsku korist,

kazniće se zatvorom do tri godine i novčanom kaznom.

(2) Ko za davanje novca ili drugih potrošnih stvari na zajam nekom licu primi ili ugovori za sebe ili drugog nesrazmjernu imovinsku korist, pri čemu iskorišćava teško imovinsko stanje, teške prilike, nuždu, lakovislenost ili nedovoljnu sposobnost za rasuđivanje oštećenog,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine i novčanom kaznom.

(3) Ako su uslijed djela iz st. 1 i 2 ovog člana nastupile teške posljedice za oštećenog ili je učinilac pribavio imovinsku korist u iznosu koji prelazi tri hiljade eura,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina i novčanom kaznom.

(4) Ako je djelom iz st. 1 i 2 ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi trideset hiljada eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina i novčanom kaznom.

### **Član 33**

U članu 253b stav 1 poslije riječi „organa“ dodaju se riječi: „unese ili“.

### **Član 34**

U članu 257 riječ „oštećeni“ zamjenjuje se riječju „učinilac“.

### **Član 35**

U članu 258 stav 2 riječi: „drži ili prenosi“ zamjenjuju se riječima: „drži, prenosi, unosi ili iznosi“.

### **Član 36**

U članu 265 stav 4 riječi: „st. 1 i 2“ zamjenjuju se riječima: „st. 1, 2 i 3“.

### **Član 37**

Član 266 mijanja se i glasi:

**“Nedozvoljeno bavljenje privrednom, bankarskom, berzanskom i djelatnošću osiguranja**

### **Član 266**

(1) Ko se bez registracije ili odobrenja ili protivno uslovima pod kojima je ono dato bavi privrednom ili drugom djelatnošću ili ko registruje privredno društvo ili se registruje za obavljanje privredne djelatnosti kao preduzetnik protivno zabrani za registrovanje privrednog društva ili preduzetnika,

kazniće se kaznom zatvora od tri mjeseca do pet godina i novčanom kaznom.

(2) Ko se bez odobrenja ili protivno uslovima pod kojima je ono dato bavi bankarskom, berzanskom ili djelatnošću osiguranja,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

(3) Za djelo iz stava 2 ovog člana kazniće se propisanom kaznom i odgovorno lice u pravnom licu, ako se pravno lice nedozvoljeno bavi nekom od navedenih djelatnosti, ukoliko je odgovorno lice za to znalo ili je to moglo i bilo dužno da zna.“

### **Član 38**

U članu 272 stav 1 riječ „prekoračenja“ zamjenjuje se riječju „prekoračenjem“, a riječi: „prouzrokuje imovinsku štetu“ zamjenjuju se riječima: „drugom nanese imovinsku štetu“.

### Član 39

Član 276a mijenja se i glasi:

„(1) Odgovorno ili drugo lice koje radi za ili u privrednom društvu ili drugom subjektu privrednog poslovanja koje za sebe ili drugog, neposredno ili posredno, zahtijeva ili primi mito ili prihvati obećanje mita da zaključi ugovor ili postigne poslovni dogovor ili pruži uslugu ili da se uzdrži od takvog djelovanja na štetu ili u korist privrednog društva za koje ili u kojem radi ili drugog lica,

kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

(2) Učinilac djela iz stava 1 ovog člana koji, poslije zaključenja ugovora ili postizanja poslovnog dogovora ili poslije pružene usluge ili uzdržavanja od takvog djelovanja, za sebe ili drugog zahtijeva ili primi mito ili prihvati obećanje mita,

kazniće se zatvorom do tri godine.

(3) Primljeno mito oduzeće se.“

### Član 40

Član 276b mijenja se i glasi:

„(1) Ko da, ponudi ili obeća mito odgovornom ili drugom licu koje radi za ili u privrednom društvu ili drugom subjektu privrednog poslovanja da, za sebe ili drugog, zaključi ugovor ili postigne poslovni dogovor ili pruži uslugu na štetu ili u korist privrednog društva za koje ili u kojem radi ili drugog lica ili ko posreduje pri ovakovom davanju mita,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(2) Učinilac djela iz stava 1 ovog člana koji je dao mito na zahtjev odgovornog ili drugog lica koje radi za ili u privrednom društvu ili drugom subjektu privrednog poslovanja, a djelo je prijavio prije nego što je saznao da je ono otkriveno, može se oslobođiti od kazne.

(3) Dato mito oduzeće se.“

### Član 41

U članu 280 poslije stava 1 dodaje se novi stav, koji glasi:

„(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se i nepozvano lice koje koristi podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu pribavljene na način iz stava 1 ovog člana.

U st. 2 i 3 riječi: „stava 1“ zamjenjuju se riječima: „st. 1 i 2“.

Dosadašnji st. 2, 3 i 4 postaju st. 3, 4 i 5.

### Član 42

Član 281 mijenja se i glasi:

**„Zloupotreba povlašćenih informacija**

## **Član 281**

(1) Ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi imovinsku korist ili nanese štetu drugom, saopšti ili na drugi način učini dostupnim povlašćenu informaciju nepozvanom licu, ili koristeći povlašćenu informaciju, za sebe ili drugog neposredno ili posredno pribavi ili otuđi hartiju od vrijednosti ili drugi finansijski instrument na koji se ta informacija odnosi, ili ko preporuči drugom ili ga navede da pribavi ili otuđi hartiju od vrijednosti ili drugi finansijski instrument na koji se ta informacija odnosi,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se i nepozvano lice koje koristi povlašćene informacije koje su pribavljene na način iz stava 1 ovog člana.

(3) Ako djelo iz stava 1 ovog člana učini lice koje je član odbora direktora ili nadzornog organa emitenta, ili ima udio u kapitalu emitenta,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(4) Ako je djelom iz st. 1, 2 i 3 ovog člana pribavljena imovinska korist koja prelazi iznos od tri hiljade eura, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(5) Ako je djelom iz st. 1, 2 i 3 ovog člana pribavljena imovinska korist koja prelazi iznos od trideset hiljada eura, učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina.

(6) Za pokušaj djela iz stava 1 ovog člana kazniće se.“

## **Član 43**

Poslije člana 281 dodaje novi član, koji glasi:

### **„Manipulacija na tržištu hartija od vrijednosti ili drugih finansijskih instrumenata“**

## **Član 281a**

(1) Ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi imovinsku korist ili nanese štetu drugom postupa suprotno propisima o tržištu hartija od vrijednosti, na način što:

1) zaključi transakciju ili da nalog za trgovanje kojim se daju ili mogu dati netačne ili obmanjujuće informacije o ponudi, tražnji ili cijeni hartija od vrijednosti ili drugih finansijskih instrumenata, ili kojima lice ili lica koja djeluju zajednički održavaju cijenu jedne ili više hartija od vrijednosti ili drugih finansijskih instrumenata na nerealnom nivou;

2) prilikom zaključivanja transakcije ili davanja naloga za trgovanje zadrži, poveća, smanji ili izazove promjene u tržišnoj cijeni hartija od vrijednosti ili drugih

finansijskih instrumenata putem kupovine ili prodaje ili fiktivnom transakcijom kojom se ne izvrši promjena vlasništva nad tom hartijom od vrijednosti ili drugim finansijskim instrumentom;

3) putem medija, interneta ili na drugi način širi ili prenosi netačne ili obmanjujuće informacije koje mogu izazavati zabludu o hartijama od vrijednosti ili drugim finansijskim instrumentima, a znao je da su te informacije netačne ili obmanjujuće i da mogu dovesti u zabludu korisnika informacije,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina i novčanom kaznom.

(2) Ako je djelom iz stava 1 ovog člana pribavljena imovinska korist koja prelazi iznos od trideset hiljada eura, učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina i novčanom kaznom.“

#### **Član 44**

U članu 295 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„(4) Ko uzme ili presadi ljudski organ, tkivo, ćeliju, zametak ili fetus ako je znao ili je mogao i bio dužan da zna da je za njega davalac dobio novčanu naknadu ili drugu korist,

kazniće se zatvorom do tri godine.“

#### **Član 45**

Poslije člana 295 dodaju se dva nova člana, koja glase:

#### **„Trgovina djelovima ljudskog tijela 295a**

(1) Ko uporebom sile ili prijetnje, obmanom, prevarom, otmicom, zloupotrebom položaja ili odnosa zavisnosti nabavi, posjeduje, prevozi, prenosi, čuva ili primi ljudski organ, tkivo, ćeliju, zametak, fetus ili tijelo umrlog lica radi uzimanja dijelova tijela,

kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

(2) Ko protivpravno nabavi ljudski organ, tkivo, ćeliju, zametak, fetus ili tijelo umrlog lica,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(3) Kaznom iz stava 2 ovog člana kazniće se ko u namjeri pribavljanja imovinske koristi navede drugog ili mu pomogne u davanju sopstvenog organa, tkiva, ćelije, zametka ili fetusa za novčanu naknadu ili drugu korist.

#### **Oglašavanje trgovine djelovima ljudskog tijela 295b**

Ko oglašava kupovinu ili prodaju ljudskog organa, tkiva, ćelije, zametka, fetusa ili tijela umrlog lica,

kazniće se zatvorom do tri godine.“

#### **Član 46**

Član 303 mijenja se i glasi:

„(1) Ko kršeći propise o zaštiti, očuvanju i unapređenju životne sredine ispusti, unese ili odloži određenu količinu materije ili ionizujućeg zračenja u vazduh, vodu ili zemljište kojom izazove opasnost za život, tijelo ili zdravlje ljudi ili opasnost od nastupanja znatne štete u odnosu na kvalitet vazduha, vode ili zemljišta ili za životinjski ili biljni svijet,

kazniće se zatvorom do tri godine.

(2) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno iz nehata,

učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(3) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana prouzrokovalo znatnu štetu u odnosu na kvalitet vazduha, vode ili zemljišta ili je došlo do uništenja ili znatnog oštećenja životinjskog ili biljnog svijeta,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(4) Ako je djelo iz stava 3 ovog člana učinjeno iz nehata,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

(5) Ako je uslijed djela iz stava 1 ovog člana nastupila teška tjelesna povreda ili teško narušavanje zdravlja jednog ili više lica,

učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina.

(6) Ako je uslijed djela iz stava 1 ovog člana nastupila smrt jednog ili više lica,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri do dvanaest godina.

(7) Ako izrekne uslovnu osudu za djela iz st. 1 do 4 ovog člana, sud može odrediti obavezu učiniocu da u određenom roku preduzme određene propisane mjere zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine.“

## Član 47

Poslije člana 303 dodaju se dva nova člana, koja glase:

### „Zagađenje životne sredine otpadom

#### Član 303a

(1) Ko sakupljanjem, prevozom, preradom, odlaganjem ili odstranjivanjem otpada izazove opasnost za život, tijelo ili zdravlje ljudi ili opasnost od nastupanja znatne štete u odnosu na kvalitet vazduha, vode ili zemljišta ili za životinjski ili biljni svijet,

kazniće se zatvorom do tri godine.

(2) Ko djelo iz stava 1 ovog člana učini vršeći nadzor nad djelatnostima prikupljanja, prevoza, prerade, odlaganja ili odstranjivanja otpada ili vršeći naknadno održavanje mesta za odlaganje otpada, ili trgovinom otpadom ili organizovajem prerade ili odstranjivanja otpada u tuđe ime,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(3) Ako je djelo iz st. 1 i 2 ovog člana učinjeno iz nehata,

učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(4) Ako je djelo iz st. 1 i 2 ovog člana prouzrokovalo znatnu štetu u odnosu na kvalitet vazduha, vode ili zemljišta ili je došlo do uništenja ili znatnog oštećenja životinjskog ili biljnog svijeta,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

- (5) Ako je djelo iz stava 4 ovog člana učinjeno iz nehata, učinilac će se kazniti zatvorom od tri mjeseca do pet godina.
- (6) Ako je uslijed djela iz st. 1 i 2 ovog člana nastupila teška tjelesna povreda ili teško narušavanje zdravlja jednog ili više lica, učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina.
- (7) Ako je uslijed djela iz st. 1 i 2 ovog člana nastupila smrt jednog ili više lica, učinilac će se kazniti zatvorom od tri do dvanaest godina.

### **Oštećenje ozonskog omotača**

#### **Član 303b**

Ko proizvodi ili protivno propisima uvozi, izvozi, stavlja u promet ili koristi materije koje oštećuju ozonski omotač,  
kazniće se zatvorom do tri godine.“

#### **Član 48**

U članu 304 st. 3, 4 i 5 mijenju se i glase:

- „(3) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana prouzrokovalo znatnu štetu u odnosu na kvalitet vazduha, vode ili zemljišta ili uništenje ili znatno oštećenje životinjskog ili biljnog svijeta,  
učinilac će se kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina.
- (4) Ako je djelo iz stava 3 ovog člana učinjeno iz nehata,  
učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine.
- (5) Ako izrekne uslovnu osudu za djela iz st. 1 do 4 ovog člana, sud može odrediti obavezu učiniocu da u određenom roku preduzme određene propisane mjere zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine.“
- St. 6 i 7 brišu se.

#### **Član 49**

Član 305 mijenja se i glasi:

### **„Protivpravna izgradnja, stavljanje u pogon i rad objekata i postrojenja koja zagadjuju životnu sredinu**

#### **Član 305**

- (1) Službeno ili odgovorno lice koje protivno propisima o zaštiti, očuvanju i unapređenju životne sredine dozvoli izgradnju, stavljanje u pogon, upotrebu ili rad objekta ili postrojenja u kojem se obavlja opasna djelatnost ili u kojem se skladište ili koriste opasne materije ili preparati i time izvan tog objekta ili postrojenja izazove opasnost za život, tijelo ili zdravlje ljudi ili opasnost od nastupanja znatne štete u odnosu na kvalitet vazduha, vode ili zemljišta ili za životinjski ili biljni svijet,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

- (2) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana prouzrokovalo znatnu štetu u odnosu na kvalitet vazduha, vode ili zemljišta ili je došlo do uništenja ili znatnog oštećenja životinjskog ili biljnog svijeta,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(3) Ako je uslijed djela iz stava 1 ovog člana nastupila teška tjelesna povreda ili teško narušavanje zdravlja jednog ili više lica,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do deset godina.

(4) Ako je uslijed djela iz stava 1 ovog člana nastupila smrt jednog ili više lica,

učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do dvanaest godina.

(5) Ako izrekne uslovnu osudu za djela iz st. 1 i 2 ovog člana, sud može odrediti obavezu učiniocu da u određenom roku preduzme određene propisane mjere zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine.“

### **Član 50**

U članu 306 st. 3, 4 i 5 mijenjaju se i glasi:

„(3) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana prouzrokovalo znatnu štetu u odnosu na kvalitet vazduha, vode ili zemljišta ili uništenje ili znatno oštećenje životinjskog ili biljnog svijeta,

učinilac će se kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(4) Ako je djelo iz stava 3 ovog člana učinjeno iz nehata,

učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine.

(5) Ako izrekne uslovnu osudu za djela iz st. 1 do 4 ovog člana, sud može odrediti obavezu učiniocu da u određenom roku preduzme određene propisane mjere zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine.“

St. 6 i 7 brišu se.

### **Član 51**

U članu 308 poslije stava 4 dodaje se novi stav, koji glasi:

„(5) Ko neovlašćeno posjeduje biljke koje pripadaju posebno zaštićenoj biljnoj vrsti ili uzima uzorke te vrste,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.“

### **Član 52**

Član 309 mijenja se i glasi:

#### **„Ubijanje i mučenje životinja i razaranje njihovog staništa**

##### **Član 309**

(1) Ko kršeći propise ubije, povredi ili muči životinju,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Ko ubija ili povređuje životinje koje pripadaju posebno zaštićenim životinjskim vrstama,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(3) Kaznom iz stava 2 ovog člana kazniće se i ko znatno ošteti ili razori stanište životinja u okviru zaštićenog područja.

(4) Ko neovlašćeno posjeduje životinje koje pripadaju posebno zaštićenoj životinjskoj vrsti ili uzima uzorke te vrste,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.“

### **Član 53**

Član 312 mijenja se i glasi:

#### **„Iznošenje i unošenje zaštićenog prirodnog dobra i posebno zaštićene biljke i životinje i trgovanje njima Član 312**

- (1) Ko protivno propisima izveze ili iznese u inostranstvo ili uveze ili unese u Crnu Goru zaštićeno prirodno dobro ili posebno zaštićenu biljku ili životinju, kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.
- (2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se i ko neovlašćeno trguje posebno zaštićenim biljkama ili životinjama, ili njihovim djelovima ili proizvodima od njih.
- (3) Za pokušaj djela iz st. 1 i 2 će se kazniti.

### **Član 54**

Član 313 mijenja se i glasi:

#### **„Iznošenje i unošenje opasnih materija Član 313**

- (1) Ko protivno propisima izveze ili iznese u inostranstvo ili uveze ili unese u Crnu Goru nuklearni ili radioaktivni matrijal ili drugu opasnu materiju ili opasni otpad, ili ko vrši prevoz takvih materija preko teritorije Crne Gore; kazniće se zatvorom do tri godine.
- (2) Ko zloupotrebom svog službenog položaja ili ovlašćenja dozvoli ili omogući da se iz Crne Gore izveze ili iznese u inostranstvo ili uveze ili unese u Crnu Goru materiju, materijal ili otpad iz stava 1 ovog člana, kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.
- (3) Ako je djelo iz st. 1 i 2 ovog člana prouzrokovalo znatnu štetu u odnosu na kvalitet vazduha, vode ili zemljišta ili je došlo do uništenja ili znatnog oštećenja životinjskog ili biljnog svijeta, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.
- (4) Ako je uslijed djela iz st. 1 i 2 ovog člana nastupila teška tjelesna povreda ili teško narušavanje zdravlja jednog ili više lica, učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina.
- (5) Ako je uslijed djela iz st. 1 i 2 ovog člana nastupila smrt jednog ili više lica, učinilac će se kazniti zatvorom od tri do dvanaest godina.
- (6) Za pokušaj djela iz stava 1 ovog člana kazniće se.

### **Član 55**

Član 314 mijenja se i glasi:

#### **„Nedozvoljena upotreba, proizvodnja, prerađivanje, držanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija Član 314**

(1) Ko protivno propisima upotrebljava, proizvodi, prerađuje, drži, odlaže, sakuplja, skladišti ili otprema, nuklearni ili radioaktivni materijal ili drugu opasnu materiju ili opasni otpad,

kazniće se zatvorom do tri godine.

(2) Ko zloupotrebom svog službenog položaja ili ovlašćenja dozvoli ili omogući upotrebu, proizvodnju, preradu, držanje, odlaganje, sakupljanje, skladištenje ili otpremanje materije, materijala ili otpada iz stava 1 ovog člana,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(3) Ako je djelo iz st. 1 i 2 ovog člana prouzrokovalo znatnu štetu u odnosu na kvalitet vazduha, vode ili zemljišta ili je došlo do uništenja ili znatnog oštećenja životinjskog ili biljnog svijeta,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(4) Ako je uslijed djela iz st. 1 i 2 ovog člana nastupila teška tjelesna povreda ili teško narušavanje zdravlja jednog ili više lica,

učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina.

(5) Ako je uslijed djela iz st. 1 i 2 ovog člana nastupila smrt jednog ili više lica,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri do dvanaest godina.

(6) Za pokušaj djela iz stava 1 ovog člana kazniće se.

(7) Ako izrekne uslovnu osudu za djela iz st. 1 do 4 ovog člana, sud može odrediti obavezu učiniocu da u određenom roku preduzme određene propisane mjere zaštite od jonizujućih zračenja ili druge propisane mjere zaštite.“

## **Član 56**

U članu 315 riječ „otpada“ zamjenjuje se riječju „goriva“.

## **Član 57**

Član 335 mijenja se i glasi:

### **„Nedozvoljeno postupanje sa eksplozivnim i zapaljivim materijama**

#### **Član 335**

(1) Ko protivno propisima skladišti, drži, prevozi ili preda na prevoz javnim saobraćajnim sredstvom eksplozivnu ili lako zapaljivu materiju ili takvu materiju sam prenosi koristeći se javnim saobraćajnim sredstvom,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se i ko nedozvoljeno u prostoriju ili drugi objekat gdje se okuplja veći broj ljudi unese eksplozivnu ili lako zapaljivu materiju ili ko takvu materiju donese na mjesto gdje je okupljen veći broj ljudi ili gdje takvo okupljanje predstoji.

(3) Ko u jamu sa metanom ili drugim zapaljivim gasom ili opasnom ugljenom prašinom ili u objekat na naftnom ili gasnom polju unese ili pokuša da unese lako zapaljivu materiju ili druge stvari čije je unošenje u takvu jamu, odnosno objekat zabranjeno,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(4) Kaznom iz stava 3 ovog člana kazniće se i ko se pri ulasku u magacin, skladište ili spremište eksplozivnih sredstava ne pridržava propisanih mjera zaštite.

(5) Ako je djelo iz st. 3 i 4 ovog člana učinjeno iz nehata, učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.”

### **Član 58**

Član 336 briše se.

### **Član 59**

U članu 337 riječi: „nuklearna materija“ u različitom padežu zamjenjuje se riječima: „nuklearni materijal“ u odgovarajućem padežu.

### **Član 60**

U članu 341 riječ „bezbjednost“ u različitom padežu zamjenjuje se riječju „sigurnost“ u odgovarajućem padežu.

### **Član 61**

U članu 353 stav 2 poslije riječi “sistema“ briše se zarez i dodaju riječi: „ili neovlašćeno pristupi računarskom sistemu koji je od značaja za državne organe, organe lokalne samouprave i ustanove kojima je povjeroeno vršenje javnih ovlašćenja.“.

### **Član 62**

U članu 384 stav 3 poslije riječi „prijetnjom“ briše se zarez.

### **Član 63**

U članu 390 stav 1 poslije riječi „organom“ dodaju se zarez i riječi: „ili njegovom članu porodice ili porodične zajednice“.

### **Član 64**

Poslije člana 395 dodaje se novi član, koji glasi:

#### **„Kršenje zabrane određene izrečenom mjerom bezbjednosti**

#### **Član 395a**

Ko prekrši zabranu određenu mjerom bezbjednosti izrečenom pravosnažnom sudskom odlukom iz čl. 73, 76, 77a i 77b ovog zakonika ili se ne pridržava izrečene mjere bezbjednosti,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.“

### **Član 65**

Poslije člana 396 dodaje se novi član, koji glasi:

#### **„Ometanje pravde**

#### **Član 396a**

(1) Ko sudju, državnog tužioca, njegovog zamjenika, notara ili javnog izvršitelja silom ili prijetnjom ili na drugi način ozbiljno ometa ili spriječi u vršenju dužnosti da doneše ili ne doneše neku odluku,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(2) Ko prilikom izvršenja krivičnog djela iz stava 1 ovog člana prijeti upotrebom oružja ili licima iz stava 1 ovog člana nanese laku tjelesnu povredu,

kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.“

## Član 66

Poslije člana 399 dodaje se novi član, koji glasi:

### „Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu

#### Član 399a

(1) Ko fizički napadne ili se fizički obračunava sa učesnicima sportske priredbe ili javnog skupa, izazove ili vrši nasilje, unese u sportski objekat ili baca na sportski teren, među gledaoce ili učesnike javnog skupa predmete, pirotehnička sredstva ili druge eksplozivne, zapaljive ili štetne supstance koje mogu da izazovu tjelesne povrede ili ugroze zdravlje učesnika sportske priredbe ili javnog skupa, neovlašćeno uđe na sportski teren ili dio gledališta namijenjen protivničkim navijačima i izazove nasilje, ošteti sportski objekat, njegovu opremu, uređaje i instalacije, svojim ponašanjem ili parolama na sportskoj priredbi ili javnom skupu izaziva nacionalnu, rasnu, vjersku ili drugu mržnju ili netrpeljivost zasnovanu na nekom diskriminatornom osnovu uslijed čega dođe do nasilja ili fizičkog obračuna sa učesnicima,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se i ko fizički napadne ili se fizički obračunava sa učesnicima sportske priredbe ili javnog skupa, izazove ili vrši nasilje ili ošteti imovinu čija vrijednost prelazi iznos od deset hiljada eura prilikom dolaska ili odlaska sa sportske priredbe ili javnog skupa.

(3) Kolovođa grupe koja izvrši djelo iz st. 1 i 2 ovog člana,

kazniće se zatvorom od tri do dvanaest godina.

(4) Ako je izvršenjem djela iz st. 1 i 2 ovog člana došlo do nereda u kome je nekom licu nanijeta teška tjelesna povreda ili je oštećena imovina čija vrijednost prelazi iznos od četrdeset hiljada eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina.

(5) Službeno ili odgovorno lice koje prilikom organizovanja sportske priredbe ili javnog skupa ne preduzme mere obezbjeđenja kako bi se onemogućio ili spriječio nered, pa uslijed toga budu ugroženi život ili tijelo većeg broja ljudi ili imovina čija vrijednost prelazi iznos od dvadeset hiljada eura,

kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.

## Član 67

U članu 416 stav 1 riječ „protivpravnim“ briše se.

## Član 68

U članu 420 stav 1 riječ „pokretne“ briše se.

## **Član 69**

U članu 421 stav 1 riječ „pokretnim“ briše se.

## **Član 70**

Član 422 mijenja se i glasi:

„(1) Ko neposredno ili preko trećeg lica zahtijeva ili primi mito ili prihvati obećanje mita za sebe ili drugog da korišćenjem svog službenog ili društvenog položaja ili stvarnog ili prepostavljenog uticaja posreduje da se izvrši ili ne izvrši neka službena radnja,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(2) Ko koristeći svoj službeni ili društveni položaj ili stvarni ili prepostavljeni uticaj posreduje ili se obaveže da će posredovati da se izvrši službena radnja koja se ne bi smjela izvršiti ili da se ne izvrši službena radnja koja bi se morala izvršiti,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(3) Ako je za posredovanje iz stava 2 ovog člana primljeno mito, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(4) Primljeno mito oduzeće se.“

## **Član 71**

Član 422a mijenja se i glasi:

„(1) Ko neposredno ili preko trećeg lica službenom ili drugom licu da, ponudi ili obeća mito za sebe ili drugog da korišćenjem svog službenog ili društvenog položaja ili stvarnog ili prepostavljenog uticaja posreduje da se izvrši ili ne izvrši neka službena radnja,

kazniće se zatvorom do dvije godine.

(2) Ko neposredno ili preko trećeg lica službenom ili drugom licu da, ponudi ili obeća mito za sebe ili drugog da korišćenjem svog službenog ili društvenog položaja ili stvarnog ili prepostavljenog uticaja posreduje da se izvrši službena radnja koja se ne bi smjela izvršiti ili da se ne izvrši službena radnja koja bi se morala izvršiti,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(3) Učinilac djela iz st. 1 i 2 ovog člana koji je prijavio djelo prije nego što je saznao da je ono otkriveno može se oslobođiti od kazne.

(4) Dato mito oduzeće se.“

## **Član 72**

Član 423 mijenja se i glasi:

„(1) Službeno lice koje neposredno ili posredno zahtijeva ili primi mito ili koje prihvati obećanje mita za sebe ili drugog da izvrši službenu ili drugu radnju koju ne bi smjelo izvršiti ili da ne izvrši službenu ili drugu radnju koju bi moralo izvršiti,

kazniće se zatvorom od dvije do dvanaest godina.

(2) Službeno lice koje neposredno ili posredno zahtijeva ili primi mito ili koje prihvati obećanje mita za sebe ili drugog da izvrši službenu ili drugu

radnju koju bi moralo izvršiti ili da ne izvrši službenu ili drugu radnju koju ne bi smjelo izvršiti,

kazniće se zatvorom od dvije do osam godina.

(3) Službeno lice koje izvrši djelo iz st. 1 ili 2 ovog člana u vezi sa otkrivanjem krivičnog djela, pokretanjem ili vođenjem krivičnog postupka, izricanjem ili izvršenjem krivične sankcije,

kazniće se zatvorom od tri do petnaest godina.

(4) Službeno lice koje poslije izvršenja, odnosno neizvršenja službene ili druge radnje iz st. 1, 2 i 3 ovog člana, a u vezi sa njom, zahtijeva ili primi mito,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(5) Ako odgovorno ili drugo lice u ustanovi ili drugom subjektu koji se ne bavi privrednim poslovanjem učini djelo iz st. 1, 2 i 4 ovog člana, kazniće se kaznom propisanom za to djelo.

(6) Primljeno mito oduzeće se.“

### **Član 73**

Član 424 mijenja se i glasi:

„(1) Ko službenom licu neposredno ili posredno da, ponudi ili obeća mito za njega ili drugog, da službeno lice izvrši službenu ili drugu radnju koju ne bi smjelo izvršiti ili da ne izvrši službenu ili drugu radnju koju bi moralo izvršiti, ili ko posreduje u ovakvom davanju mita službenom licu,

kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

(2) Ko službenom licu neposredno ili posredno da, ponudi ili obeća mito za njega ili drugog, da službeno lice izvrši službenu ili drugu radnju koju bi moralo izvršiti ili da ne izvrši službenu ili drugu radnju koju ne bi smjelo izvršiti, ili ko posreduje u ovakvom davanju mita službenom licu,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(3) Učinilac djela iz st. 1 i 2 ovog člana koji je prijavio djelo prije nego što je saznao da je ono otkriveno može se oslobođiti od kazne.

(4) Odredbe st. 1, 2 i 3 ovog člana primjenjuju se i kad je mito dato, ponuđeno ili obećano odgovornom ili drugom licu u ustanovi ili drugom subjektu koji se ne bavi privrednim poslovanjem.“

### **Član 74**

U članu 428 stav 1 riječ „sedamnaest“ zamjenjuje se riječju „osamnaest“.

### **Član 75**

Član 442 mijenja se i glasi:

### **„Zločin agresije Član 442**

(1) Ko poziva ili podstiče na vršenje akta agresije,  
kazniće se zatvorom od dvije do dvanaest godina.

(2) Ko naredi vršenje akta agresije ili učestvuje u donošenju odluke da se izvrši akt agresije,

kazniće se zatvorom najmanje deset godina ili kaznom zatvora od četrdeset godina.

(3) Ko priprema djelo iz stava 2 ovog člana,  
kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

### **Član 76**

U članu 443 stav 1 riječ „ratifikovanim“ zamjenjuje se riječju „potvrđenim“.

Stav 3 mijenja se i glasi:

„(3) Ko širi ideje o superiornosti jedne rase nad drugom ili propagira mržnju ili netrpeljivost po osnovu rase, pola, invaliditeta, seksualne orientacije, rodnog identiteta ili drugog ličnog svojstva, ili podstiče na rasnu ili drugu diskriminaciju, kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

Poslije stava 3 dodaje se novi stav, koji glasi:

(4) Ko djelo iz st. 1 do 3 ovog člana vrši zloupotrebom položaja ili ako je uslijed tih djela došlo do nereda ili nasilja,

kazniće se za djelo iz st. 1 i 2 ovog člana zatvorom od jedne do osam godina, a za djelo iz stava 3 ovog člana zatvorom od šest mjeseci do pet godina.“

### **Član 77**

U članu 444 stav 1 poslije riječi „sluge,“ dodaju se riječi: „ropstva ili ropstvu sličan odnos“ i zarez, a poslije riječi „svrhe,“ dodaju se riječi: „sklapanja nedozvoljenog braka,“.

Stav 3 mijenja se i glasi:

„(3) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno prema maloljetnom licu ili je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno od strane službenog lica u obavljanju službene dužnosti ili je sa umišljajem doveden u opasnost život jednog ili više lica,

učinilac će se kazniti zatvorom najmanje tri godine.“

Poslije stava 8 dodaje se novi stav, koji glasi:

„(9) Pristanak žrtve prema kojoj je izvršeno djelo iz st. 1 do 3 ovog člana bez uticaja je na postojanje tog krivičnog djela.“

### **Član 78**

U nazivu člana 445 riječ „djecom“ zamjenjuje se riječima: „maloljetnim licima“.

U stavu 1 riječi: „lice koje nije navršilo četrnaest godina“ zamjenjuju se riječima: „maloljetno lice“.

### **Član 79**

U članu 447c stav 1 riječi: „radioaktivna sredstva“ zamjenjuju se riječima: „radioaktivni materijal“.

### **Član 80**

U članu 447d stav 1 riječi „material“ zamjenjuje se riječju „materijal“.

### **Član 81**

Član 449 mijenja se i glasi:

„(1) Ko na bilo koji način obezbjeđuje ili prikuplja sredstva čija je namjena da se u cijelosti ili djelimično koriste za finansiranje vršenja krivičnih djela iz čl. 447, 447a, 447b, 447c, 447d i 448 ovog zakonika, ili za finansiranje organizacija koje za cilj imaju vršenje tih djela, ili pripadnika tih organizacija ili pojedinca koji za cilj ima vršenje tih djela,

kazniće se zatvorom od jedne do deset godina.

(2) Sredstvima iz stava 1 ovog člana smatraju se sva sredstva, materijalna ili nematerijalna, pokretna ili nepokretna, bez obzira na način sticanja i formu dokumenta ili isprave, uključujući elektronsku ili digitalnu, kojima se dokazuje svojina ili interes u odnosu na ta sredstva, uključujući bankarske kredite, putne čekove, novčane naloge, hartije od vrijednosti, akreditive i druga sredstva.“

(3) Sredstva iz stava 1 ovog člana oduzeće se.“

### **Član 82**

U članu 449a stav 1 riječi: „čl. 447, 448 i 449“ zamjenjuju se riječima: „čl. 447, 447a, 447b, 447c, 447d, 448 i 449“.

### **Član 83**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.